



**basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

NATIONAL  
EDUCATION  
COLLABORATION  
TRUST

Read to Lead  
A Reading Nation is a Leading Nation

2030  
**NDP**

# **Moralo Le Tereka Ya Ho Iphumana (ATP)**

## **Puo ya Lapeng: Sesotho**



### **Kereiti 3 Kotara 1**



# Dikahare

<b>Selelekela</b>	<b>1</b>
<b>Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo</b>	<b>2</b>
Tsebo ya Puo ya Lapeng	2
Dikahare tsa Puo ya Lapeng	2
Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha	2
Ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo	5
Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto	6
Mesebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).	7
<b>Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha</b>	<b>15</b>
<b>Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho</b>	<b>16</b>
<b>Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka</b>	<b>19</b>
Mookotaba 1	20
Mookotaba 2	22
Mookotaba 3	24
Mookotaba 4	26
<b>Lenaneo la tekanyetso</b>	<b>28</b>
Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng	28
Tekanyetso ya ho ithuta	29
Ho sebedisa diruburiki	29
Phetolo	30
Tekanyetso ya thuto: Karetse ya dintlha	31
Kereiti 3 Kotara 1: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso	32



# Selelekela

Matitjhere a mohato o tlase a ratehang,

Sewa se seholo sa COVID 19 se re siile le phephetso e kgolo thutong. Ha re kgutlela ho ‘sekolo se tlwaelehileng’, bohole re lokela ho sebetsa ka matla le ka bohlale ho etsa bonnete hore mokgwa wa tshebetso wa rona o a iphumana. Sena ke se bohlokwa haholo mohatong o tlase wa thuto, moo bana ba ithutang tsebo ya ho bala le ho ngola. Afrika Borwa e hloka hore o etse ka matla ohle a hao o matlafatse baithuti ba hao ka tsebo ena, ele hore ha ba ithute feela ho bala, feela qetellong ba eba le bokgoni ba ho ‘balla ho ithuta’. Tokomane ena e bopetswe ho o thusa ho fihlella sena. Ka ho sebetsa ka moralo ona, re na le tshepo hore o tla kcona ho tobana le tahleheloa ya nako ya thuto le ho ruta, mme o behe baithuti ba hao boemong boo ba tshwanetseng ho ba ho bona. Re lebohela boinehelo, boikitlaetso mmoho le ho sebetsa ka thata ho hlokahalang ho tswa ho wena. O aha setjhaba sa rona ele ka nnete.

Re o lakaletsaa mahlohonolo kotareng ena e tlang,

**Sehlopha sa ho Iphumana le ho Tereka sa Moralo wa Thuto wa Selemo sa Lefapha la Thuto ya Motheo/NECT**



# Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo

- Dibeke di 10 Kotareng ya 1 ya ho iphumana ya Lefapha la Thuto ya Motheo
- Dibeke tse 2–3 tse qalang Kereiting ya 1 di lokela ho abelwa lenaneo la boitokiso le mesebetsi ya motheo (baseline activities) e le ho etsa bonneta ba hore baithuti bohle ba loketse sehlopha sa bobedi.
- Dibeke tse latelang tse 7–8 di arotswe ka potoloho ya beke tse 3 kapa 4 tsa thuto
- Potolohong ya beke tse ding le tse ding tse pedi, dikarolo tsohle tsa thuto ya puo di lokelwa ho akaretswa ka tsela e latelang, o sebedisa nako e nyane:

BONYANE BA CAPS TEKANYETSO YA NAKO	KEREITI 1	KEREITI 2	KEREITI3
<b>Ho mamela le ho bua</b>	Metsotso e 45	Metsotso e 45	Metsotso e 45
<b>Ho Bala le Medumo</b>	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30
<b>Mongolo</b>	Hora e 1	Metsotso e 45	Metsotso e 45
<b>Ho ngola</b>	Metsotso e 45	Hora e 1	Hora e 1
<b>KAKARETSO</b>	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7

## Tsebo ya Puo ya Lapeng

- Boiphumano ba Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP) ya puo ya lapeng e hlophisitswe ho bontsha matitjhere hore ke tsebo efe eo ba tshwanetseng ho aha ho yona bakeng sa karolo e nngwe le enngwe ya thuto.
- Ho bohlokwa ho elellwa hore dibeke tse ding le tse ding tse pedi, tsebo e boptjwang e a tshwana karolong le karolong, e le hore ho be le pheta-pheto e ngata bakeng sa ho aha le ho matlafatsa tsebo.

## Dikahare tsa Puo ya Lapeng

- Potoloho ya beke tse ding le tse ding tse pedi, matitjhere a lokela ho kgetha mookotaba.
- Mookotaba ona o hlalosa dikahare tsa potoloho eo.
- Mohlala, ha titjhere a kgetha mookotaba '**Bohle re ya sekolong**', dikahare tsohle di lokela ho ikamahanya le mookotaba ona, di kenyelletsa le:
- Tlotlontswe e rutwang, mohlala: **bala; kgokahanya; bapisa; ithuta; China; kereiti ya boraro, jj.**
- **Diraeme kapa dipina** tse rutwang. **Ke rata ho bala le ho ngola**
- Pale e balwang ka nako ya **Ho bala ka kopanelo**, mohlala: Pale ya sehlooho sa: **Kereiti ya boraro Afrika Borwa le China**
- **Mosebetsi wa Ho Ngola** oo baithuti ba tshwanetseng ho o phetha, mohlala: **Ngola diratswana tse pedi ka seo baithuti ba se etsang Afrika Borwa le China.**

## Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha

- Ho bala ka tataiso ya sehlopha le medumo, ke tsona feela tseo dikahare tsa tsona di sa amaneng le mookotaba.

- Bakeng sa ho ithuta ho bala, baithuti ba lokela ho rutwa medumo ya puo ka mokgwa wa tatellano, le mokgwa wa ho arola le ho kopanya medumo ena.
- Ebe, ba ikwetlisa ho bala mantswe le dipale ba sebedisa tsebo ya bona ho qapodisa mantswe.

**Ha re lekoleng hore ke bokgoni le dikahare dife tse thathamisitsweng Moralong wa Thuto wa Selemo (ATP) bakeng sa Kereiti 3 Kotara 1:**

<b>KAKARETSO YA BOIPHUMANO YA MORALO WA THUTO WA SELEMO: KEREITI 3 KOTARA 1</b>	
<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	
<b>1</b>	Araba dipotso tse bulehileng le tse kwalehileng mme o fana ka lebaka la karabo
<b>2</b>	Bua ka boiphihlelo ba hae jwalo ka ho bua ditaba
<b>3</b>	Ntsha maikutlo ka pono ka tema mme o fana ka mabaka
<b>4</b>	Mamela ntle le tshitiso, a bontsha sebui hlompho
<b>5</b>	Mamela tatelano e raraheneng ya ditaelo (bonyane tse 4) le ho araba ka nepo
<b>6</b>	Sebedisa puo e nepahetseng ha bua le metswalle le batho ba baholo
<b>7</b>	Mamela mohopolo wa sehlooho le dintlhla dipaleng
<b>8</b>	Botsa dipotso bakeng sa ho fumana tlhakisetso le ho tshwaela ho seo a se utlwileng
<b>9</b>	Eba le seabo dipuisanong tsa sehlopha, ho botsa dipotso le ho ela hloko maikutlo a ba bang.
<b>MEDUMO</b>	
<b>Tlhokomediso ho titjhere:</b>	
•	<i>Etsa bonneta hore o bopa le ho qhaqholla mantswe</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ka ho utlwa (tlhokomediso ya medumo/phonemic awareness)</i></li> <li>• <i>Ka ho utlwa le ho bona (medumo/phonics)</i></li> </ul>
Motheo:	
<b>1</b>	Hlwaya dikamano tsa tlhaku le modumo le tlhaku le lebitso ya ditlhaku tsohle
<b>2</b>	Hlwaya le ho sebedisa ditshwantsho tsa ditumanotshi le ditumammoho tse rutilweng Kereiti 2
<b>3</b>	Elellwa le ho sebedisa dipaterone tsa mopeleto. (mohl: hlaka, haka, kgaka, baka, noka, loka, roka)
<b>4</b>	Bopa mantswe a sebedisa medumo ya ditlhaku
Kotara 1:	
<b>5</b>	O ithuta ho peleta mantswe a 10 ka beke a nkilweng thutong ya medumo le mantsweng a bonwang
<b>6</b>	Bopa mantswe a ditlhaku tse 3, 4, 5 le ho feta a sebedisa dithswantsho tsa ditumammoho le ditumanotshi tse rutilweng kotareng ena
<b>7</b>	Elellwa hore medumoe meng e emetswe ke nomoro ya kgetho tse fapaneng tsa ho peleta
<b>8</b>	Hlophisa ditlhaku le mantswe ka lenane la nteterwane
<b>9</b>	Peleta mantswe ka nepo a sebedisa Tsebo ya medumo
<b>10</b>	Ngola dipolelo tse kgutshwane tse tharo tse bitswang ke titjhere.
<b>11 Elellwa le ho bala:</b>	
<b>a</b>	Medumo ya didumannotsi e tswakilweng mantsweng (mohl: <b>hlaahlela</b> , <b>moomo</b> , <b>feela</b> )
<b>b</b>	Medumo e tswakilweng ya didumammoho tse hlahellang ka hara mantswe (mohl: Mokgahlelo, <b>seshweshwe</b> , <b>motsheare</b> , <b>monyako</b> , <b>motSAMAO</b> )
<b>c</b>	Elellwa le ho sebedisa ditlhaku tse nne tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: <b>mpshe</b> , ho <b>Mpshe</b> ke nonyana e lebelo haholo, <b>ntjhapa</b> , ho Mme o <b>ntjhapa</b> ka phafa)
<b>d</b>	Sebedisa mantswe a qapodiswang le ho peletwa ka ho tshwana empa moelelo o fapane (mohl: <b>nama</b> – Ke rata <b>nama</b> ya kgomo, Ke <b>nama</b> maoto)

## MONGOLO

- 1 Sebedisa disebediswa tsa mongolo ka bokgabane
- 2 Beha sebaeng se tshwanentseng moleng
- 3 Ngola polelo ka makgethe le ka bokgabane ka mongolo o hatisistsweng le ka mongolo o kopaneng kapa mongolo o harilweng
- 4 Bopa, kapa o kopitsa le ho ngola ka mongolo o kopantsweng kapa mongolo o harilweng:
  - a Bonyane tlhaku tse pedi
  - b Mantswe a makgutshwane
  - c Dipolelwana
  - d Ditolhaku tse kgolo le tse nyane kaofela
- 5 Mofuta wa mongolo o tla laolwa ke molao wa sekolo wa mongolo kapa wa Profense

## HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA

### **Tlhokomediso ho titjhere:**

- Dudisa bana ka dihlopha tsa bokgoni bo tshwanang ba ho bala.
- Kgetha diratswana/dibuka ka boemo ba tsebo ya ho bala ya sehlopha ka seng
- Mamela setho sa sehlopha ka seng ha se bala ka bo mong mme o fane ka tataiso ha ba bala.

- 1 Bopa tloltlontswe ya pono
- 2 Balla hodimo le ka kgutso ho tswa dibakeng tsa bona sehlopheng se tataiswang ke titjhere, ke hore, sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e itshetlehileng boemong ba ho bala ba sehlopha.
- 3 Sebedisa medumo, bokgoni ba ho hlropholla maemo le sebopetho ha a balla hodimo le ha a bala ka kgutso.
- 4 Sebedisa mawa a ho itshwaya diphoso ha a bala: ho bala hape, ho kgefutso, ho bitsetsa lentswe fatshe pele a le balla hodimo
- 5 O a itekola ha bala, mokgahlelong wa ho elellwa mantswe le kutlwisiso
- 6 Bontsha kutlwisiso ya mantshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso mmoho le letshwao la makalo) ha balla hodimo

## HO BALA KA BOIKEMELO

- 1 Bala ka boikemelo: dibuka tsa ditshwantsho, dikarete tsa dithothokiso, dibuka tsa dipale ho tswa laeboraring kapa sekgutlwaneng sa ho balla
- 2 Balla hodimo a balla motswalle.
- 3 Bala ditema tse boemong bo rarahaneng bakeng sa boithabiso kapa tlhahisoleding: makasine, dikhomiki, dibuka tse bonolo tsa ditaba tseo e seng tsa nnene le tsa nnene tsa meetlo e fapaneng, dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo.
- 4 O bala mongolo wa hae le wa ba bang

## HO BALA KA KOPANELO

- 1 Bala buka le phaposi yohle le titjhere / Mamela le ho latela ha titjhere a bala buka
- 2 Hlalosa mophetwa le mohopolo wa sehlooho
- 3 Bala ditema tse hodisitsweng jwalo ka ditaba tseo e seng tsa nnene le tsa nnene, diatikele tsa koranta, dipuisano le ditema tsa khomputara e le baithuti bohole hammoho le titjhere (ho bala ka kopanelo)
- 4 Araba lethathama la dipotso tse batlang monahano o phahameng tse itshetlehileng hodima tema e badilweng.
- 5 Bala ditema tse ngotsweng e le baithuti bohole hammoho le titjhere (ho bala ka kopanelo) ba buisana ka baphetwa, qaka e paleng, poloto le makgabane temeng.
- 6 Hlalosa tlhahisoleding ho tswa ditemeng tsa kerafo jwalo ka dipapatso, ditshwantsho, dikerafo le ditjhate

- 7** Sebedisa ditemoso tse bonwang ho bala ditema tsa dikerafo a qala le ho hlopholla tem bakeng sa maikutlo le dikakanyo, mohl., Papatso ena e lokiseditswe ho hohela bo mang? Hobaneng o nahana jwalo?
- 8** Hlwaya le ho sekaseka mohopolo wa sehlooho, mophetwa wa sehlooho le morero wa pale
- 9** Sekaseka qaka paleng, morero le makgabane a seratswaneng
- 10** Sebedisa bukantswe/ dikshinari ho fumana tlotlontswe e ntjha le moeelo wa mantswe
- 11** Tsepama ho:
- a** Kgopolotaba ya dingolwa
  - b** Dikarowlana tsa seratswana
  - c** Kutlwiso e boemong bo fapaneng
  - d** Dipaterone tsa puo

## HO NGOLA

### Tlhokomediso ho titjhore:

- Sebedisa mesebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha mehato ya ho ngola (mekgwaritso, ho ngola le ho phatlalatsa) Fana ka sebopaho (foreimi) sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola dipale tsa bona.

- 1** Taka setshwantsho mme o ngola dipolelo ho bontsha kutlwiso ya pale
- 2** Bopa banka ya mantswe a hae le dikishinare a sebedisa tlhaku e qalang ya mantswe
- 3** Hlahlamanya seratswana ka ho sebedisa mantswe a jwalo ka “pele”, “hwa latela” le “qetellong
- 4** Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo mme o leka le ho peleta mantswe a sa tlwaelehang a sebedisa Tsebo ya medumo
- 5** Phehisa ka mehopolo, mantswe le dipolelo bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)
- 6** Sebedisa setshwantsho ho kgetha sehlooho eo a tla ngola ka yona
- 7** Bua le molekane ho qala ho rala ho ngola
- 8** Botsa dipotso tse thusang ho hhalosa mosebetsi wa ho ngola
- 9** O phetha mesebetsi ya mongolo, e kenyelletsang mokgwaritso, ho ngola le ho phatlalatsa:
- a** Ngola ditaba tsa hae
  - b** Ngola seratswana bonyane se le seng sa dipolelo tse robedi tse jwaloka ditaba tsa hae kapa pale ya boiqapelo
  - c** Ditaelo ho motswalle
  - d** Ngola le ho bontsha ka dipolelo tse tshelela ho isa ho tse robedi sehloohong e le ho phehisa bukeng ya phaposi
- 10** O hlwaya a be a sebedise puo ka nepo, ho kenyelletsa le:
- a** Sebedisa feelwane ho ngola lenane
  - b** Matshwao a nepahetseng a puo: ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le matshwao a ho qotsa
  - c** Sebedisa tumellano ya leetsi-leetsi ka nepo
  - d** Lekgathe lejwale, lefitile, le letlang ka nepo

## Ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo

- E meng ya mekgwa ya ho etsa bonnete ba hore o sebedisa nako e lekanyeditsweng ka nepo ho akaretsa tsebo yohle e Moralong wa Thuto ya Selemo (ATP), ke ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo.
- Tlwaelo e sisintsweg ya beke le beke, e ka sebediswang potolohong ya beke tse pedi e ya latela.
  - Tlwaelo ena e sebedisa **BONYANE BA NAKO** bakeng sa puo ya lapeng (dihora tse 7).
  - Tlwaelo ena e hlophisitswe ho sebetsa dikereiting tsohle

## Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	NAKO: KAKARETSO	NAKO: HO BUA LE HO MAMELA	NAKO: HO BALA LE MEDUMO	NAKO: HO MONGOLO	NAKO: HO NGOLA
Mantaha	<b>HO BUA LE HO MAMELA</b>	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	
MONGOLO		Tekaryetso e sang ya semmuso	Metsotsso e 15				
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo	Metsotsso e 15					
<b>HO NGOLA</b>	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 30					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
<b>Labobedi</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ruta modumo le manswe a matjha	Metsotsso e 15				
MONGOLO	Ruta tlhaku le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo	Metsotsso e 15					
<b>Laboraro</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30				
<b>HO BUA LE HO MAMELA</b>	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ruta modumo le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
MONGOLO	Ruta tlhaku le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
<b>HO NGOLA</b>	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 30					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
<b>Labone</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Kwetliso ya medumo	Metsotsso e 15				
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 15					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
<b>Labohlano</b>	<b>HO BUA LE HO MAMELA</b>	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15			
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Kwetliso ya medumo	Metsotsso e 15					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 15					
<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
		<b>Dihora tse 7</b>	<b>Metsotsso e 45</b>	<b>Dihora tse 4 le metsotsso e 30</b>	<b>Metsotsso e 5</b>	<b>Hora e 1</b>	

Na o a bona hope nako e lekantsweng ya karolo e nngwe le enngwe e nepahets'e?

## **Mesebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).**

- Ka lebaka la hore bongata ba bokgoni bo tshwanang bo lokela ho ntlafatswa, e kaba mohopolo o motle ho etsa mesebetsi e tshwanang kapa ho e pheta beke le beke.
- Hona ho etsa bonneta ba hore o akaretsa tsebo kapa bokgoni bohle bo hlokwang Moralong wa Thuto wa Selemo.
- Ho etsa hape le hore ho ruta le ho ithuta ho hlophehe hantle, hobane hang ha baithuti mmoho le wena le tlwaetse mesebetsi, nako e ka senywang ditlhalosong e a bolokeha.
- Moralo o latelang o sisinya mesebetsi e ka etswang kgafetsa beke le beke ho fihlella dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo.
- Moo tsebo kapa dikateng di lokelang ho akaretswa (ho ya ka Moralo wa Thuto wa Selemo) tsena le tsona di lokela ho kenyelletswa.
- Hlokomela: Matitjhere a lokela ho sebedisa mesebetsi ya buka ya mosebetsi ya DBE ha ho hlokahala.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Mantaha</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsebisa mookotaba</li> <li>• Ruta mantswa a 3 a tloltlontswa</li> <li>• Ruta pina kapa raeme</li> <li>• Baithuti ba eketsa mantswe dikshinaring</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Tekanyetso eo e seng ya semmuso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka tekayetso eo e seng ya semmuso ho bona hore baithuti ba hopola mantswe le medumo e rutilweng nako e fetileng</li> <li>• Kopa baithuti ho ngola mantswe a 10 ho tswa thutong ya medumo le mantswe a bonwang</li> <li>• Hlahloba hape mongolo – mongolo o kopantsweng, popo ya ditlhaku, tlhaku tse kgolo, sebaka</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI PELE HO PADISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi pele ho padiso</li> <li>• Bontsha baithuti ditshwantsho ho tswa paleng</li> <li>• Ba botse ho etsahalang</li> <li>• Ba kope ba nohe se etsahalang</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Mantaha	<b>HO NGOLA (Potoloho ya beke 1)</b>	Tshebetso le ho ngola ho kopaneng: HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolella baithuti seholooho</li> <li>• Bolella baithuti mosebetsi wa ho ngola oo o kgethileng, mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ngola ditaba tsa hae</li> <li><b>b</b> Ngola seratswana bonyane se le seng sa dipolelo tse robedi tse jwaloka ditaba tsa hae kapa pale ya boiqapelo</li> <li><b>c</b> Ditaelo ho motswalle</li> <li><b>d</b> Ngola le ho bontsha ka dipolelo tse tshelela ho isa ho tse robedi seholohong e le ho phehisa bukeng ya phaposi</li> </ul> </li> <li>• Ruta baithuti sebopheho sa mefuta ya mengolo e metjha pele ba e sebedisa</li> <li>• Bontsha baithuti mokgwa wa RALA mongolo wa bona ba sebedisa maano a pele-o-ngola a fapaneng, mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Bua le molekane</li> <li><b>b</b> Bopa mmapa wa kelello</li> <li><b>c</b> Sebedisa foriemi ya ho rala</li> </ul> </li> <li>• Bolella baithuti ho phethela meralo ya bona (ba se kopisane)</li> </ul>
	<b>HO NGOLA (Potoloho ya Beke 2)</b>	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo: HO LOKISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola moralo wa hao tlapangollong</li> <li>• Ngola lenane la tlhopiso tlapangollong</li> <li>• Ruta baithuti ho sebedisa dikarolwana tse latelang tsa puo mme o di kenyelsetse ditokisong:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ngola lenane la tlhophiso la boitokiso tlapangollong, le kenyelsetang dintlhaka:</li> <li><b>b</b> Feelwane ho ngola lenane</li> <li><b>c</b> Matshwao a nepahetseng a puo: ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le matshwao a ho qotsa</li> <li><b>d</b> Tumellano ya leetsi-leetsi</li> <li><b>e</b> Lekgathe lejwale, lefitile, le letlang</li> </ul> </li> <li>• Bontsha baithuti hore ba LOKISE jwang seo ba se ngotseng ba sebedisa lenane la tlhopiso (ho ngola ka kopanelo)</li> <li>• Bolella baithuti ho bala le ho lokisa seo ba se ngotseng kapa ba lokise seo molekane wa bona a se ngotsengmme ba fane ka tlaleho</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswe a hlhang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha tema boemong ba bona</li> <li>• Mamela moithuti ka mong ha a bala.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Labobedi</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ruta modumo o motjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao</li> <li>Ruta baithuti ho bala modumo o motjha</li> <li>Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (mantswe a qhaqhollehang)</li> <li>Ba bontshe hore ba qhaqholle le ho bopa mantswe jwang</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Ruta tlhaku e ntjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng (Kereiti 2&amp;3 – mongolo o kopaneng)</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole mantswe le dipolelo jwang ba sebedisa modumo</li> <li>Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo PADISO YA PELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padiso ya pele</li> <li>Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo.</li> <li>Emisa o hlalose moo ho hlokalang.</li> <li>Supa o be o hlalose dikarolwana tsa puo, tse kenyelletsang: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Feelwane ho ngola lenane</li> <li><b>b</b> Matshwao a nepahetseng a puo: ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le matshwao a ho qotsa</li> <li><b>c</b> Tumellano ya leetsi-leetsi</li> <li><b>d</b> Lekgathe lejwale, lefitile, le letlang</li> </ul> </li> <li>Kamora ho bala, botsa dipotso tse latlang. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Dipotso tsa boemo bo hodimo</li> </ul> </li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo)</li> <li>Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>Boeletsa medumo le mantswe a hlhang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>Mamela baithuti ka bong ha bala ka boikemelo.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Laboraro	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruta mantswe a 3 a tlotlontswe ya mookotaba.</li> <li>Bina pina kapa raeme/thothokiso</li> <li>Etsa mosebetsi o mong, mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sisinya tharollo ya bothata temeng</li> <li><b>b</b> Pheta pale ya boiqapelo e seng ya nnete – Kopa baithuti bohole ho iqapela pale ka tema e itseng mme ba phetele molekane</li> </ul> </li> <li>Baithuti ba eketsa mantswe dikshinareng</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ruta modumo o motjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebetsa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao.</li> <li>Ruta baithuti ho bala modumo o motjha</li> <li>Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (mantswe a qapodisehang)</li> <li>Ba bontshe hore ba qapodise le ho bopa mantswe jwang</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Ruta tlhaku e ntjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng (Kereiti 2&amp;3 – mongolo o kopaneng)</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole mantswe le dipolelo jwang ba sebedisa modumo</li> <li>Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>HO NGOLA (Potoloho ya Beke 1)</b>	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hopotsa baithuti ka mosebetsi wa ho ngola</li> <li>Ngola moralo wa hao tlapangollong</li> <li>Ngola foreimi ya ho ngola tlapangollong</li> <li>Bontsha baithuti hore ba RALE jwang mongolo wa bona</li> <li>Borella baithuti hore ba sebedise moralo wa bona mmoho le foreimi ya mosebetsi ho ngola meralo ya bona</li> </ul>
	<b>HO NGOLA (Potoloho ya Beke)</b>	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo HO HLAHISA LE HO PHATLALATSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hopotsa baithuti ka mosebetsi wa ho ngola</li> <li>Pheta hape ditokiso</li> <li>Bontsha baithuti hore ba PHATLALATSE jwang mongolo wa bona ka ho ngola ka makgethe o sa etse diphoso, mme o be o keny le setshwantsho</li> <li>Borella baithuti ho phatlalatsa mesebetsi ya bona</li> <li>Borella baithuti ho arolelana mengolo ya bona le metswalle – ba ballane</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Laboraro</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswe a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha.</li> <li>• Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>• Mamela moithuti ka mong ha a bala ka boikemelo.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Labone</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Boikwetliso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro</li> <li>• Etsa mosebetsi wa medumo mmoho le phaposi, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopanya medumo mmoho ho bopa lenseswe</li> <li><b>b</b> Arola mantswe ka medumo</li> <li><b>c</b> Arola mantswe ka dinoko</li> <li><b>d</b> Arola mantswe ka qaleho le ka meretheto. Hlophisa mantswe ka sehlopha sa mantswe a lelapa</li> <li><b>e</b> Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul> </li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo PADISO YA BOBEDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padiso ya bobedi</li> <li>• Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo.</li> <li>• Kamora ho bala, botsa dipotso tse kenyelletsang: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Tatelano (ho etsahetseng pele, hwa latela, qetellong)</li> <li><b>b</b> Mohopolo(o ratile / o nahana eng ka / jj) le mabaka a mohopolo kapa netefatso ya karabo</li> <li><b>c</b> Boemo bo hodimo (ho keyeletsu le sesosa le ditlamorao)</li> </ul> </li> <li>• Sebedisa lesedi ho bala diratswana le ho hlopholla diratswana bakeng sa kakanyo le boitshwaro</li> <li>• Sekaseka qaka paleng, morero mmoho le melemo seratswaneng</li> <li>• Kopa baithuti ho ipopela dipotso tsa bona ka tema, mme ba botse molekane</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Labone</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong)</li> <li>Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba enang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>Boeletsa medumo le mantswe a bonwang mmoho le sehlopha.</li> <li>Efa sehlopha tema e boemong ba bona.</li> <li>Mamela moithuti ha bala ka boikemelo.</li> </ul>
<b>Labohlano</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mosebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruta mantswe a 3 a tloltlontswe ya mookotaba.</li> <li>Bina pina kapa o etse raeme/thothokiso</li> <li>Etsa mosebetsi o mong wa molomo <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Beha baithuti ka dihlopha ho buisana ka seratswana, sebedisa foreimi (ke ratile... / ha ke a rata... / ke nahana seratswana sena se ngolletswe ho ...)</li> <li><b>b</b> Pheta pale ka boiqapelo – Kopa baithuti ho sebetsa ka dihlopha mme ba kopanye tema ya pale.</li> <li><b>c</b> Sekaseka tharollo ya qaka a sebedisa tsebo e hodimo ya ho nahana</li> <li><b>d</b> Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetello</li> <li><b>e</b> Etsa phatlalatso ya ditaba kapa o bua ka boiphihlelo ka kelello ebile le ka hlahlamano</li> <li><b>f</b> Pheta pale a sebedisa puo e hhalosang, boitsisinyo bo fapafapaneng, bontsha maikutlo ka sefahleho</li> <li><b>g</b> Etsa metlae le dilotho a sebedisa puo ka monahano</li> </ul> </li> <li>Baithuti ba eketsa mantswe dikshinareng</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Boikwetliso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro, mmoho le e meng e rutilweng kotareng ena.</li> <li>Etsa mosebetsi wa medumo le phaposi <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopanya medumo mmoho ho bopa lenseswe</li> <li><b>b</b> Arola mantswe ka medumo le dinoko.</li> <li><b>c</b> Bopa mantswe o sebedisa medumo – Fumana lenseswe</li> <li><b>d</b> Ngola polelo ya hao o sebedisa mantswe a modumo</li> <li><b>e</b> Etsa mosebetsi o loketseng wa buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul> </li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
<b>Labohlano</b>	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI KAMORA PADISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi kamora padiso</li> <li>• Etsa mosebetsi ho kopanela le pale boemong bo tebileng, mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Pheta pale le motswalle – motswalle ka mong a qoqe pale ka tatelano e nepahetseng</li> <li><b>b</b> Akaretsa – moithuti ka mong o phetela motswalle seo pale e neng e ka sona ka dipolelo tse 2–3</li> <li><b>c</b> Etsa eka o etsa dipuisano tsa dipotso le mophetwa wa sehlooho ho tswa paleng</li> <li><b>d</b> Etsa phatlalatso ya molomo ka pale</li> <li><b>e</b> Pheta pale a sebedisa puo e hlilosang, boitsisinyo bo fapafapaneng, bontsha maikutlo ka sefahleho</li> <li><b>f</b> Ntsha maikutlo le mohopolo ka seratswana mme o fana mabaka</li> </ul> </li> <li>• Eketsa mantswe le ditlhaloso dikishinaring</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba enang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswe a hlhang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>• Mamela moithuti ka mongi ha bala ka boikemelo.</li> </ul>

**Na o hlokometse hore ka hara karolo enngwe le enngwe, ditlwaelo di ya sebediswa? Sheba, ebe o eleletswe hore ditlwaelo di kenyeditswe:**

### **MESEBETSI YA MOLOMO**

Mantaha: Tsebisa mookotaba, ruta tlotlontswe, ruta pina kapa raeme/thotokiso

Laboraro: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

Labohlano: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

### **MEDUMO LE HO NGOLA**

Mantaha: Fana ka tekanyetso eo e seng ya semmuso ho sheba bokgoni ba medumo le ho ngola

Labobedi: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Laboraro: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Labone: Etsa mosebetsi wa ho ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

Labohlano: Etsa mosebetsi wa ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

### **HO BALA KA KOPANELO**

Mantaha: Pele ho padiso

Labobedi: Padiso ya pele

Labone: Padiso ya bobedi

Labohlano: Kamora padiso

### **MONGOLO**

Beke 1 Mantaha: Ho rala

Beke 1 Laboraro: Ho thala

Beke 2 Mantaha: Ho hlophisa

Beke 2 Laboraro: Ho hlahisa le ho phatlalatsa

Na ebe sena se a utlwahala? Ke diphetoho dife tseo o ka di etsang?



# Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha

**Jwaloka titjhere ya mohato o tlase wa thuto, boikarabelo bo bohlokwa ka ho fetisisa ke ho etsa bonneta ba hore baithuti ba tseba ho bala!**

Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta medumo ke ho:

- 1 Etsa bonneta hore o phetha lenaneo la medumo, le kenyehetsang medumo yohle ya puo ya hao.**
  - Lenaneo la medumo la NECT la Sesotho le kenyehetsang medumo yohle ya puo ya hao. Sebedise lenaneo le leng le leng le hlwailweng ke profense ya hao, setereke kapa sekolo.
- 2 Sebetsa lenaneo la hao ka mokgwa wa tatelano. Bakeng sa modumo o mong le o mong:**
  - Etsa bonneta hore baithuti ba utlwa modumo, mme ba kgona ho qoholla modumo mantsweng.
  - Ruta baithuti dikamano tsa lentswe le modumo – kamoo modumo o shebahalang ka teng.
  - Kwetlisa ho kopanya modumo mmoho le medumo e meng e tsejwang ho bopa mantswe. Bala diratswana tse kenyehetsang mantswe a sebedisang modumo.
  - Boeletsa medumo yohle e rutilweng kgafetsa.

Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta ho bala ke ho:

- 1** Hlophisa baithuti ka dihlopha tsa bokgoni ba bona ba ho bala.
- 2** Bitsa sehlopha ka seng ho o balla, bonyane hang ka beke.
- 3** Baithuti ba sokolang, leka ho ba mamela habedi kapa hararo ka beke.
- 4** Sebedisa tema e nepahetseng – ka dihlopha tse ding, o ka iphumana o sebetsa tabeng ya ho boeletsa medumo le ho etsa popo ya mantswe.
- 5** Ha o sebetsa le sehlopha, mamela moithuti ka mong a bala ka boikemelo.
- 6** Ruta baithuti ho qapodisa mantswe ao ba sa a tsebeng kamehla – ha moithuti a fihla lentsweng leo a sa tsebeng ho le bala, mo thuso ho le qapodisa. O se ke wa le feta kapa wa bitsa moithuti e mong ho bala lentswe leo.
- 7** Ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha, beha baithuti ka bobedi ho phetha mesebetsi ya ho bala mmoho, ha o ntse o sebetsa le sehlopha se senyane.

# Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho

- Ho bohlokwa ho ruta baithuti medumo yohle ya puo ka mokgwa wa tatelano.
- Medumo e rutilweng lenaneong la medumo la Sesotho Puo ya Lapeng la NECT e tlhahlamantsitswe ka tlase – lokoloha ho e sebedisa jwalo ka tataiso

## Ela hloko:

- Moralo Le Tereka Ya Ho Iphumana bakeng sa Kereiti 3 Kotara 1 e bolela hore baithuti ba lokela ho tseba:
- Medumo ya didumammoho le didumannotshi tse rutilweng Kereiting ya 2.
- Sebedisa ditlhaku tse nne tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng. (mohl; **mpshe, ntjhapa**)
- Medumo e tswakilweng ya didumammoho ha di hlahella hara mantswwe (**seshweshwe, motsheare, monyako, motSAMAO**)
- Medumo ya didumannotshi e tswakilweng mantsweng (mohl: **hlooHO, moOMO, feela**)
- Etsa bonnate hore baithuti ba hao ba tseba medumo ena

MEDUMO SESOTHO				HLAHLOBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
a				
m	m-a-m-a = mama	a-m-a = ama		
o	o-n-a = ona	o-m-a = oma		
n	n-o-n-a = nona	n-a-n-a = nana	n-a-m-a = nama	
l	l-o-m-a = loma	l-o-n-a = lona	m-o-l-a = mola	
e	e-m-a = ema	e-m-e =eme	e-n-a = ena	
i	i-n-a = ina	i-l-e = ile	i-m-a = ima	
w	w-e-n-a = wena	w-o-n-a = wona	w-a-n-e = wane	
b	b-a-l-a = bala	b-a-n-a = bana	b-o-n-a = bona	
y	y-e-n-a = yena	y-o-n-a = yona	y-a-n-e = yane	
mm	mm-e = mme	mm-i-l-a = mmila	mm-o-n-e = mmone	
nn	nn-e = nne	b-a-nn-a = banna	nn-a-n-a = nnana	
ll	ll-a = lla	ll-e-l-a = llela	ll-i-l-e = llile	
u	u-l-u = ulu	b-u-l-a = bul	m-o-b-u = mobu	
k	k-a-m-a = kama	k-o-b-o = kobo	k-e-n-a = kena	
d	d-u-l-a = dula	d-i-l-a = dila	d-u-k-a = duKA	
t	t-a-u = tau	t-o-l-a = tola	l-e-t-a-m-o = letamo	
s	s-e-s-a = sesa	s-o-m-o = somo	s-i-l-a = sila	
r	r-e-a = rea	r-u-a = rua	l-e-r-a-t-o = lerato	
h	h-u-l-a = hula	h-e-m-a = hema	h-o-k-o = hoko	
f	f-o-f-a = fofa	f-o-l-a = folo	f-e-l-a = fela	

<b>MEDUMO SESOTHO</b>				<b>HLAHLOBA</b>
<b>MODUMO</b>	<b>MANTSWE A QAPODISEHANG</b>			
p	p-a-n-a = pana	p-a-k-a = paka	p-e-p-a = pepa	
j	j-a-l-a = jala	j-e-l-e = jele	j-e-k-e = jeke	
q	q-a-l-a = qala	q-e-l-a = qela	q-o-q-a = qoqa	
mp	mp-a = mpa	mp-o-n-e = mpone	mp-e-h-a = mpeha	
nt	nt-a = nta	nt-a-t-e = ntate	nt-o-m-a = ntoma	
ng	ng-a-t-a = ngata	ng-o-l-a = ngola	m-o-ng-o-l-o = mongolo	
ny	ny-a-l-a = nyala	ny-e-k-a = nyeka	ny-o-k-o = nyoko	
kg	kg-o-m-o = kgomo	kg-e-n-a = kgena	kg-o-l-o = kgolo	
ph	ph-u-l-a = phula	ph-o-k-a = phoka	ph-e-m-a = phema	
tl	tl-a-l-a = tlala	tl-o-l-a = tlola	tl-a-m-a = tlama	
nk	nk-o = nko	nk-a = nka	m-o-nk-o = monko	
sh	sh-e-b-a = sheba	sh-a-p-a = shapa	sh-o-b-a = shoba	
hl	hl-a-p-a = hlapa	hl-o-l-a = hlola	hl-e-k-a = hleka	
ts	ts-o-k-a = tsoka	ts-e-k-a = tseka	l-e-ts-a-ts-i = letsatsi	
th	th-a-b-o = thabo	th-u-l-a = thula	th-i-p-a = thipa	
tj	tj-o-t-o = tjoto	tj-o-d-i-e-ts-a = tjodietsa	tj-a-l-e = tjale	
tw	tw-e-b-a = tweba	n-tw-a = ntwa	n-tw-e-n-g = ntweng	
jw	jw-a-l-a = jwala	jw-a-l-e = jwale	jw-a-n-g = jwang	
lw	lw-a-n-a = lwana	lw-a-n-e-l-a = lwanela	l-e-lw-a-l-a = lelwala	
rw	rw-a-l-a = rwala	rw-e-s-a = rwesa	m-o-rw-e-ts-a-n-a = morwetsana	
sw	sw-a-sw-a = swaswa	sw-a-b-i-l-e = swabile	m-a-sw-a-b-i = maswabi	
hw	hw-a-m-a = hwama	l-e-hw-a-t-a-t-a = lehwatata	hw-e-t-l-a = hwetla	
kw	kw-a-l-a = kwala	kw-e-n-a = kwena	kw-a-kw-a-r-i-r-i = kwakwariri	
nw	nw-a = nwa	nw-e-l-e = nw-e-l-e	m-o-nw-a-n-a = monwana	
qw	qw-e-l-a = qwela	qw-a-qw-a = qwaqwa	qw-a-h-a - qwaha	
qh	qh-o-m-a = qhoma	qh-o-ts-a = qhotsa	m-a-qh-u-ts-u = maqhutsu	
aa	t-w-aa = twaa	m-aa-n-o = maano		
ee	f-ee-l-a = feela	l-ee = lee	s-e-l-ee-l-e = seleele	
oo	hl-oo-h-o = hlooho			
uu	th-uu-b-e = thuube	ph-uu! = phuu!	t-uu = tuu	
tsh	tsh-e-l-a = tshela	tsh-o-l-a = tshola	tsh-e-l-e-l-a = tshelela	
mph	mph-o-q-a = mphoqa	mph-a = mpha	mph-e-h-e-l-a = mphehela	

<b>MEDUMO SESOTHO</b>				<b>HLAHLOBA</b>
<b>MODUMO</b>	<b>MANTSWE A QAPODISEHANG</b>			
nkg	nkg-o = nkgo	nkg-o-n-o = nkongo	nkg-i-n-a = nkgina	
ntj	ntj-a = ntja	ntj-e-ll-a = ntjella	ntj-a-m-e-l-a = ntjamela	
nng	nng-w-e = nngwe	b-o-n-ngw-e = bonngwe	s-o-nng-w-e = sonngwe	
ngw	ngw-a-n-a = ngwana	ngw-a-n-a-n-a = ngwanana	ngw-e-ts-i = ngwetsi	
nts	nts-u = ntsu	nts-e-b-a = ntseba	nts-i-p-a = ntsipa	
nth	nth-o = ntho	nth-u-l-a = nthula	nth-o-l-a = nthola	
ntl	ntl-o = ntlo	ntl-o-l-a = ntlola	ntl-e-l-a = ntlela	
tjh	tjh-a-b-a = tjhaba	tjh-e-l-e = tjhele	l-e-tjh-o-b-a = letjhoba	
tlh	tlh-a-p-a = tlhapa	tlh-a-p-i = tlhapi	tlh-o-l-o = tlholo	
tlw	n-tlw-a-n-a = ntlwana	u-tlw-a = utlwa	u-tlw-i-s-i-s-a = utlwisa	
thw	thw-a-s-a = thwasa	d-i-thw-e-l-e = dithwele	m-o-thw-e-b-e = mothwebe	
shw	shw-e-l-e = shwele	s-e-shw-e-shw-e = seshweshwe	shw-e-shw-e = shweshwe	
qhw	qhw-a-e-l-a = qhwaela	qhw-e-ts-e = qhwetse	qhw-e-l-a = qhwela	
nqhw	nqhw-a-e-l-a = nqhwaela	nqhw-e-l-a = nqhwela	nqhw-e-ts-e = nqhwetse	
ntlh	ntlh-a = ntlha	m-a-ntlh-a = mantlha	ntlh-a-b-a = ntlhaba	
ntjh	ntjh-a = ntjha	ntjh-a-f-a-ts-a = ntjhafatsa	ntjh-e-i-l-e = ntjheile	
ntsw	ntsw-a-k-i = ntswaki	ntsw-a-k-e-l-a = ntswakela	ntsw-e-l-a = ntswela	
tlhw	tlhw-a-r-i-ts-a = tlhwaritsa	tlhw-a-r-e = tlhware	d-i-tlhw-a-r-e = ditlhware	
kgw	kgw-a-o = kgwao	kgw-a-r-i-ts-a = kgwaritsa	kgw-a-th-a = kgwatha	
hlw	hlw-a-y-a = hlwaya	l-e-hlw-a = lehlwa	hlw-a-hlw-a = hlwahlwa	
nthw	nthw-e-s-a = nthwesa	nthw-e-n-a = nthwena	nthw-a-n-a-n-y-a-n-a = nthwananyana	
tshw	tshw-a-r-a = tshwara	tshw-e-l-a = tshwela	tshw-a-y-a = tshwaya	
ntshw	ntshw-a-n-tsh-a = ntshwantsha	ntshw-e-l-a = ntshwela	ntshw-a-n-e-l-a = ntshwanela	
nkgw	nkgwa-kg-w-a-th-o-ll-a = nkgwakgwatholla	nkgw-e-s-a = nkgwesa	nkgw-a-th-a = nkgwatha	
ntsh	ntsh-a = ntsha	ntsh-i-ts-e = ntshitse	ntsh-i-y-a = ntshiya	
tjhw	tjhw-a-tl-a = tjhwatla	tjhw-a-tl-e-h-a = tjhwatleha	tjhw-a-tl-e-h-i-l-e = tjhwatlehole	
mptjh	mptjh-e = mptjhe	mptjh-a-n-e = mptjhane		
ntlhw	ntlhw-e-l-a = ntlhwela	ntlhw-e-s-a = nthwesa	ntlhw-e-k-i-s-e-ts-a = ntlhwekisetsa	
ntjhw	ntjhw-a-t-l-e-l-a = ntjhwatlela	ntjhw-a-t-l-i-s-a = ntjhwatlisa	ntjhw-a-t-l-e-ts-e = ntjhwatletse	



# Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka

- O ka kgetha ho sebedisa tlwaelo e hlalositsweng karolong e fetileng, kapa tjhe.
- Hore na o kgethile tlwaelo efe ho e sebedisa, o lokela ho etsa karolo enngwe le enngwe ya puo ka beke.
- Hape hopola ho lekola nako e abetsweng karolo ka nngwe ka beke. Sheba leqepheng la 2.
- Kgutlela kakaretsong ya Poeletso ya Moralo wa Thuto wa Selemo leqepheng la 3 bakeng sa tataiso.
- Sebedisa tereka e latelang ho iketsetsa rekoto e bonolo ya mosebetsi oo o etsang ka beke.

## DBE ATP

- Qala ka dibeke 2–3 tsa boikemisetso ba sekolo.
- Kamora moo, ho na le maqephe a 4 a senang letho a Merala le Diterika, tseo o ka di sebedisang ho latela kwahelo ya hao ya kharikhulamo kotara.
- Ha o rata, iketsetse ditlwaelo le mesebetsi ya hao, etsa bonneta feela hore di ikamahanya le CAPS le Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP).
- Ebe, o etsa Moralo le Tereka ya hao ho latela kwahelo ya kharikhulamo ya hao ya Kotara ya 1.

*Hopola, lenaneo le hlaphisitsweng la Puo ya Lapeng ya Kereiti 1–3 la NECT le a fumaneha ho tswa webosaeteng: [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)*

**Mookotaba 1:**

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
<b>KA MOLOMO</b>	TLOTLANTSWE:	TLOTLANTSWE:	
	PINA/RAEME:		
	MESEBETSI E MENG:		
<b>MEDIUMO</b>	MEDIUMO:	MEDIUMO:	
	MESEBETSI:		
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHIA	DINTLHA:	DINTLHA:	

**Mookotaba 2:**

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba	Beke 1
<b>KA MOLOMO</b>	TLOTLANTSWE:		TLOTLANTSWE:		
	PINA/RAEME:			MESEBETSI E MENG:	
					MESEBETSI E MENG:
<b>MEDIUMO</b>	MEDIUMO:		MEDIUMO:	MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:			MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Hlahloba	Beke 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:			DINTLHA:
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHIA	DINTLHA:			

**Mookotaba 3:**

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba	Beke 1
<b>KA MOLOMO</b>	TLOTLANTSWE:		TLOTLANTSWE:		
	PINA/RAEME:			MESEBETSI E MENG:	
					MESEBETSI E MENG:
<b>MEDIUMO</b>	MEDIUMO:		MEDIUMO:	MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:			MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHIA	DINTLHA:	DINTLHA:	

**Mookotaba 4:**

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba	Beke 1
<b>KA MOLOMO</b>	TLOTLANTSWE:		TLOTLANTSWE:		
	PINA/RAEME:			MESEBETSI E MENG:	
					MESEBETSI E MENG:
<b>MEDIUMO</b>	MEDIUMO:		MEDIUMO:	MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:			MODUMO/MEDIUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Hlahloba	Beke 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	SERATSWANA:  DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	MOSEBETSI KAMORA PADISO:	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:			DINTLHA:
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHIA	DINTLHA:			



# Lenaneo la tekanyetso

## Tekanyetso ya ho ithuta

- **Lenane la tlhopiso** le latelang le kenyelletsa **dintlha tse bohlokwa tsa bokgoni ba ho bala le ho ngola** bakeng sa baithuti ba hao hore ba tsebe ho eba le tsebo mohatong ona.
- Bona ke boiphihlelo ba mantlha ba tsebo ya motheo ya ho bala le ho ngola eo baithuti bohle ba lokelang ho ba le yona qetellong ya Kereiti ya 3.
- Ha hona mokgwa o bobebe wa ho latela ‘Tekanyetso ya ho ithuta’, kapa ‘Tekanyetso e thusang morutwana le titjhere ho fihlela sepheo sa thuto’.
- Ho o thusa ho etsa sena ka tsela ya maleba, o ka nna wa batla ho leka tse latelang:
  - Etsa **buka ya direkoto tsa tekanyetso**, mme o e boloke ho wena ka nako tsohle.
  - Buka ena e lokela ho ba le letshwao la LEKUNUTU.
  - Bukeng ena, **eba le karolo ya moithuti ka mong**.
  - Nakong yohle ya letsatsi, **ela hloko tshebetso ya baithuti**, mme o ngole dintlha tsa seo o se bonang mabapi le bokgoni bona.
- Ka ho qoholleha ela hloko **baithuti bao ba sa bontsheng kgatelopele**, mme o **sebetse le bona** ho tobana le diphephetso tsa bona.

## Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng

Bokgoni ba ho laola mosebetsi wa hae le boithati (Mesebetsi ya sehlooho)	✓
Latela ditakanyetso le ditebello ka phaposiburutelong	
Laola maikutlo a hae	
Sebetsa ka boikemelo	
Sebetsa mmoho le ba bang dithlophisong tsa sehlopha	
Tadimana le ho phethela mesebetsi nakong e lekantsweng	
Hopola le kgokahanya thuto e fetileng le thuto e ntjha	
Theha le ho boloka dikamano tse ntle	
Pheella le diphephetsong – ha a inehela	
HO MAMELA LE HO BUA	✓
Sebedisa tlrtlontswe e ntseng e eketseha ha a bua	
Latela ditaelo	
Botsa dipotso	
Araba dipotso ka nepo, a sebedisa ka ho eketseha dipolelo tse ntse di thatafala le ho feta	
Sebedisa tsebo ya ho qoqa le ho buisana ka nepo	
TLHOKOMELO YA MEDUMO LE MEDUMO	✓
Arola mantswe ho ya ka medumo ya ona (ka kutlo)	
Kopanya medumo mmoho ka ho bitsa mantswe (Ka kutlo)	
Ellwa le ho bala mantswe ohle a rutilweng (o ithuta kgokahanyo ya tlhaku le modumo)	
Bopa le ho qhaqholla mantswe a ngotsweng a sebedisa medumo e rutilweng	

<b>HO BALA</b>	✓
Leka kamehla ho arola (qapodisa) mantswe a matjha a sebedisa tsebo ya modumo wa tlhaku.	
Bala ditema tsa leqephe la mosebetsi ka nepo le ka bokgeleke bo eketsehileng.	
<b>KUTLWISISO</b>	✓
<i>Mohatong o tlase, bokgoni bona bo lokela ho ahwa nakong ya ho bala ka kopanelo – ha titjhere a balla seratswana se thata hodimo.</i>	
Bontsha kgahleho le ho batla ho tseba dipaleng tse balwang ka kopanelo.	
Araba dipotso tsa motheo tsa poeletso ka nepo.	
Fana ka mohopolo o nang le kelello, o tileng ho dipotso tse ‘batlang lebaka’.	
Akaretsa diketsahalo tsa sehlooho tsa pale e balletsweng hodimo.	
Bua ka ho hlaka sepheo kapa molaetsa wa pale e badilweng.	
Hopola le ho hokanya dipale tsa nako e fetileng le tse ntjha.	
<b>MONGOLO</b>	✓
Tshwara pensele le disebediswa tsa ho ngola ka nepo – a sebedisa menwana e meraro ho tshwara	
Bopa ditlhaku tse rutilweng ka nepo le ka ho hlaka	
Ngola ka lebelo le hlokahalang – a qeta mosebetsi ka nako e lekantsweng	
<b>HO NGOLA</b>	✓
Sebedisa mongolo ho bua mohopolo wa hae (ha a kopitse)	
Ngola ka boikemelo (sebedisa maano a ho ngola ho phethela mosebetsi wa mongolo)	
Sebedisa tsebo ya nyallano ya modumo wa tlhaku ho ngola mantswe (mopeleto o qapilweng)	
Bala mongolo wa hae, a balla metswalle.	

## Tekanyetso ya ho ithuta

- O ka kgetha ho iketsetsa **tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya hao** (FAT) ho ya ka tataiso tse **Karolong ya Poeletso 4 ya CAPS**.
- Kapa, **mohlala wa tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya Kotara 1 e kenyel editswe ka tlase**. O ka sebedisa tekanyetso ena ya mosebetsi ya semmuso e le jwalo, kapa o ka e amahanya le maemo hore o e sebedise ka phaposiburutelong ya hao.
- ‘Karete ya dintlha’ e kenyel editswe moo o ka tlatsang sephetho sa tekanyetso ya baithuti ya karolo enngwe le enngwe.

## Ho sebedisa diruburiki

- Diruburiki tse latelang di na le ditlhaloso tsa maemo a mane.
- Di bontsha hape le tataiso ya tekanyetso ya boemo bo bong le bo bong.
- Ho tlatsleletsa, letshwao le abilwe bakeng sa tlhaloso ka nngwe ho ya ka mokgwa wa yona. Hona ho bontshitswe masakaneng a pela tlhaloso.
- O ka sebedisa dibopeho ho hlahloba baithuti ba hao ka tsela tse fapaneng, ho ya kgetho e hlwaileng ke profense kapa setereke sa hao. Mohlala:
  - O ka kgetha ho sebetsa ka boemo kapa tekanyetso bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso.
  - Kapa, o ka kgetha ho sebetsa ka letshwao bakeng sa moithuti ka mong.

### **Mohlala:**

- a** Titjhere wa Peter o behile letshwao la sekere bakeng sa katileho ya hae ho ya mokgwa wa teng.
- b** O bona hore boholo ba matshwao a sekere a wela BOEMONG BA 2 / TEKANYETSONG YA 3–4. Empa, o na le ntlha e le nngwe BOEMONG BA 1 / TEKANYETSONG YA 1–2. Mme jwale, o mo fa **Tekanyetso ya 3.**
- c** Ebe, o sebedsa dintlha tsa hae ho ya ka matshwao a mokgwa ka mong. O atleha ho fumana matshwao a 5 ho tswa ho a 14. Ha a arola ka 2, o atleha ho fumana 2.5, eo a e akaretsang hore ebe **Tekanyetso ya 3.**

RUBIRIKI	BOEMO 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO 4 TEKANYETSO 7	BOEMO 4 TEKANYETSO 7
<b>MOKGWA 1</b>	Moithuti o pheta dikarolwana tsa pale tse nyane ka tatelano e fosahetseng. (1)	Moithuti o pheta karolo tse itseng tsa pale ka tatelano e nepahetseng, empa o kenyeltsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (2) <b>X</b>	Moithuti o pheta boholo ba pale ka tatelano e nepahetseng, empa a ka kenyeltsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (3)	Moithuti o pheta pale ka tatelano e nepahetseng, ka dintlha tse lekaneng ho etsa moelelo e hlake. (4–5)
<b>MOKGWA 2</b>	Moithuti o kgefutsa ka pheta-pheto, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswe le dipolelo. (1)	Moithuti o kgefutsa ka nako e itseng, qeya-qeya le ho pheta mantswe kapa dipolelo. (2) <b>X</b>	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke, kgefutsa moo le moo, qeya-qeya kapa ho pheta mantswe le dipolelo. (3)	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke le ka boitshepo, kantle le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswe kapa dipolelo. (4–5)
<b>MOKGWA 3</b>	Ha hona phaphang ya sehalo kapa bophahamo ba lentswe, kapa moithuti ha a utlwahale hantle. (1) <b>X</b>	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe, feela ha se ka nepo ka nako tsohle. (2)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe ha a bala, ka sepheto se itseng. (3)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe ha a bala, ka sepheto se babatsehang. (4)

### **Phetolo**

- Fetola matshwao ho tswa ho a 14 ho a isa tekanyetso ya 1–7 ka ho a arola ka 2.

### **Re tshepa o fumane tataiso ena ya tekanyetso e le molemo**

- *Ho bohlokwa ho hopola hore mesebetsi ena ya tekanyetso le mekgwa ya manollo ke ditshisinyo feela.*
- *Ka kopo sheba ho profense kapa setereke sa hao bakeng sa ditshwanelo tsa tekanyetso.*

Tekanyetsso ya thuto: Karetet ya dintlhla					
Mabitso a baithuti	Ho mamela le ho bua	Medumo	Ho bala le kutlwisiso	Ho ngola	Ka kakaretsos
	Ngola diratswana tse 2 tsa dipolelo tse 8 kas sehlooho.			1.7	
	Kopisa le ho ngola kamongolo o kopaneng kapa o harilweng a hlokometse popeho le sebaka se nepahetseng sa ditlhaku.			1.6	
	Bontsha tsebo ya kutlwisiso, e kenyelletsang: Araba dipotso, etsa bolepi, tlhahlamanya diketsahalo, etsa dikakanyo, etsa ditekolo			1.5	
	O balla buka e boemong ba hae hodimo. O sebedisa mantswe, medumo, tsebo ya ho hlahloba moevelo le ho kgetholla mantswe. O bala ka boqhetseke bo eketsehileng.			1.4	
	Hlophisa mantswe ka tatelano ya alfabete			1.3	
	Etsa mantswe ka ditumammoho tse kopantsweng			1.2	
	Nka karolo dipuisanong. Botsa dipotso. Bontsha ho nahanelo maikutlo a batho ba bang.			1.1	
	Nomoro ya mosebetsi ya tekanyetsos				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				

## Kereiti 3 Kotara 1: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso

1.1: HO MAMELA LE HO BUA	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nka karolo dipuisanong. Botsa dipotso. Bontsha ho nahanelo maikutlo a batho ba bang.</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena bekeng ya 5–8</li> <li>Etsa sena nako e nngwe le e nngwe ha baithuti ba tlwaetse ho bala ka boikemelo kapa ka nako ya mosebetsi wa ho ngola</li> </ul>
<b>MOSEBETSİ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beha baithuti ka dihlopha tse nyane (baithuti ba 3–4).</li> <li>Ngola foreimi ya dipuisano kapa lenane la dipotso tlapangollong mme o hlalosetse baithuti.</li> <li>Bolella baithuti ho seka-seka ntlha ka nngwe. Hlalosa hore ba lokela ho botsana dipotso ka dintlha.</li> <li>Tsama-tsamaya mme o mamele dihlopha tse 2–3 thuto ka nngwe.</li> <li>Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>NKA KAROLO DIPUISANONG</b>	Moithuti o kgutsitse ebile/ kapa o sitisehile. Moithuti ha a iteke ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha. (1)	Moithuti o mahlaho-hlaho ebile e o a fumaneha ka nako ya dipuisanongng. Moithuti o leka ka matla ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha. (3)	Moithuti o mahlaho-hlaho ebile e o a fumaneha ka nako ya dipuisanongng. Moithuti o leka ka matla ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha. (3)	Moithuti o mahlaho-hlaho ebile o a fumaneha ka nako ya dipuisano. Moithuti o nka karolo dipuisanong tsa sehlopha. (4–5)
<b>BOTSA DIPOTSO</b>	Moithuti ha a leke ho botsa dipotso tse nang le moelelo kapa tse utlwahalang. Kapa, moithuti o a hlopha mme ebile o botsa dipotso tse se nang mosola. (1)	Moithuti o leka ho botsa dipotso, empa ha di na mosola kapa moelelo. (2)	Moithuti o botsa dipotso boholo tse nang le moelelo. (3)	Moithuti o botsa dipotso tse nang le moelelo ebile di na mosola. (4)
<b>BONTSHA HO NAHANELA MAIKUTLO A BATHO BA BANG</b>	Moithuti o bontsha hangata boitshwaro bo sa nahaneleng ba bang ka nako tse ding – a sitisa kapa ho kena ba bang hanong, a sa mamele pono tsa ba bang, kapa a araba ba bang ka dipuo tse se nang kutlwelo bohloko. (1)	Moithuti o bontsha boitshwaro bo sa nahaneleng ba bang ka nako tse ding – a sitisa kapa ho kena ba bang hanong, a sa mamele pono tsa ba bang, kapa a araba ba bang ka dipuo tse se nang kutlwelo bohloko. (2)	Moithuti o bontsha boitshwaro bo nahanelang maikutlo a ba bang hangata – mamela pono tsa ba bang, kapa a araba ba bang ka dipuo tse nepahetseng ebile tse nang kutlwelo bohloko. (3)	Moithuti o bontsha boitshwaro bo nahanelang maikutlo a ba bang – mamela pono tsa ba bang, kapa a araba ba bang ka dipuo tse nepahetseng ebile tse nang kutlwelo bohloko. (4–5)

1.2: MEDUMO																				
SEPHEO	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Etsa mantswe ka ditumammoho tse kopantsweng</b></li> </ul>																			
HO KENYWA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena bekeng ya 7 kapa 8, ka nako ya thuto ya medumo pheletsong ya beke.</li> </ul>																			
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taka tafole ya ‘Fumana lenseswe’ tlapangollong ya medumo e 16, e kenyelsetsa ng modumo o le mong, tumanotshi le tumammoho tse kopantsweng tse rutilweng.</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>a</td><td>e</td><td>i</td><td>m</td></tr> <tr> <td>s</td><td>t</td><td>d</td><td>ee</td></tr> <tr> <td>l</td><td>ntjh</td><td>ny</td><td>ng</td></tr> <tr> <td>ts</td><td>th</td><td>b</td><td>o</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha baithuti hore ba bope mantswe jwang ba sebedisa ditlhaku ho tswa tafoleng, mohlala: m-o-ts-e = motse</li> <li>Bolella baithuti hore ba tshwanetse ba bope mantswe a 12.</li> <li>Efa baithuti metsotsa e 5 ho etsa sena. Kgobokanya dibuka tsa bona mme o tshwaye le ho bala mantswe a bopilweng ka nepo.</li> <li>Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>				a	e	i	m	s	t	d	ee	l	ntjh	ny	ng	ts	th	b	o
a	e	i	m																	
s	t	d	ee																	
l	ntjh	ny	ng																	
ts	th	b	o																	

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>ETSA MANTSWE KA DITUMAMMOHO TSE KOPANTSWENG</b>	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 0-3 ka nepo. (1-2)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 4-6 ka nepo. (3-4)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 7-9 ka nepo. (5-6)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 10-12 ka nepo. (7)

1.3: MEDUMO	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hlophisa mantswe ka tatelano ya alfabeto.</b></li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsa sena bekeng ya 7 kapa 8, ka nako ya thuto ya medumo pheletsong ya beke.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola lenane la mantswe a makgutshwane a 12 tlapangollong, o qala ka ditlhaku tse fapaneng tsa alfabeto. Mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> dibuka</li> <li><b>2</b> bese</li> <li><b>3</b> boyo</li> <li><b>4</b> seeta</li> <li><b>5</b> pene</li> <li><b>6</b> raka</li> <li><b>7</b> apole</li> <li><b>8</b> mose</li> <li><b>9</b> katse</li> <li><b>10</b> tee</li> <li><b>11</b> kgase</li> <li><b>12</b> monna</li> </ul> </li> <li>• Bolella baithuti ho hlophisa mantswe ka tatelano ya alfabeto, mme ba di ngole bukeng tsa bona ho tlhoga ho 1–12.</li> <li>• Hlalosa hore ba etse sena ka ho sebetsa ka ditlhaku tsa alfabeto – pele sheba hore na ho na le lenseswe le qalang ka ‘a’ mme ba le ngole, jwalo jwalo.</li> <li>• Kgobokanya dibuka mme o tshwaye le ho bala palo ya mantswe a behilweng ka nepo ka tatelano ya alfabeto. Mohlala:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> apole</li> <li><b>2</b> bese</li> <li><b>3</b> dibuka</li> <li><b>4</b> emere</li> <li><b>5</b> fatuku</li> <li><b>6</b> katse</li> <li><b>7</b> leoto</li> <li><b>8</b> monna</li> <li><b>9</b> pene</li> <li><b>10</b> roto</li> <li><b>11</b> seeta</li> <li><b>12</b> tee</li> </ul> </li> <li>• Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>BEHA MANTSWE KA TATELANO YA ALFABETE</b>	Moithuti o beha mantswe a pakeng tsa 0–3 ka nepo. (1–2)	Moithuti o beha mantswe a pakeng tsa 4–6 ka 4–6 nepo. (3–4)	Moithuti o beha mantswe a pakeng tsa 7–9 ka nepo. (5–6)	Moithuti o beha mantswe a pakeng tsa 10–12 ka nepo. (7)

#### 1.4: HO BALA

<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O balla buka e boemong ba hae hodimo.</li> <li>O sebedisa mantswe, medumo, tsebo ya ho hlahloba moevelo le ho kgetholla mantswe.</li> <li>O bala ka boqhetseke bo eketsehileng.</li> </ul>
<b>HO KENYWA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sena se ka etswa nako enngwe le enngwe ho tloha bekeng ya 6 ho isa bekeng ya 8</li> <li>Etsa sena ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka nako ya ‘ho bala ka tataiso ya sehlopha’ bitsa setho ka seng sa sehlopha ho tla mme se o balle ka boikemelolo.</li> <li>Kopa moithuti ho o balla hodimo seratswana se boemong ba hae. Etsa bonnete hore seratswana se kenyeletsa mantswe a kgethollehang</li> <li>Botsa moithuti ke eng se bileng bonolo ho bona, le moo ba sokotseng teng. Ba botse hore ba ikutlwa jwang ka ho bala ha bona.</li> <li>Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>BOKGELEKE</b>	Moithuti o bala ka ho qeya-qeya, a kgutse ha fihla mantsweng ao a sa a tsebeng kapa a fete mantswe ao a sa a tsebeng, mme a phete mantswe kapa diratswana.	Moithuti o a bala a kgefutse nakwana kapa a qeye-qeye. Moithuti o na le ‘matheba a makukuno’ ao a leng thata ho feta ho ona.	Moithuti o bala a kgefutsa ha nakwana morethethong wa hae wa ho bala. Moithuti thatafallwa ke mantswe a itseng mme / kapa dibopeho tsa dipolelo.	Moithuti o bala ka bokgabane a kgefutsa. Moithuti o kgona ho itokisa ha a bala mantswe a thata mme / kapa dibopeho tsa dipolelo.
<b>TSEBO YA HO KGETHOLLA</b>	Moithuti o hloka tshehetso e ngata ka medumo ho tswa ho titjhere ho bala lenseswe leo a sa le tsebeng. Moithuti o sokola ho arola mantswe ka dinoko ka medumo ya lona. Moithuti o tseba mantswe a mmalwa a hlhang kgafetsa.	Moithuti o leka ho sebedisa medumo ho bala mantswe ao a sa a tsebeng empa o hloka tshehetso ho tswa ho titjhere. Moithuti o kgona ho arola mantswe ka dinoko kapa medumo ya ona ka tshehetso ho tswa ho titjhere. Moithuti o tseba mantswe a mang a hlhang kgafetsa.	Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswe ao a sa a tsebeng, empa o hloka thuso moo le moo ho kopanya medumo ho bopa lenseswe. Moithuti o tseba mantswe a mangata a hlhang kgafetsa.	Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswe ao a sa tsebeng, mme o kgona ho kopanya medumo ho bopa lenseswe. Moithuti o tseba mantswe ohle a hlhangkgafetsa.

**1.5: KUTLWISISO**

<b>SEPHEO</b>	<b>Mamela a be a tadirane le seratswana ka ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araba dipotso ka dintlha tsa seratswana</li> <li>• Etsa bolepi</li> <li>• Tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo</li> <li>• Etsa dikakanyo</li> <li>• Etsa ditekolo</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sena se ka etswa nako enngwe le enngwe ho tloha beke 6 ho isa bekeng ya 8</li> <li>• Etsa sena ka bo Lahlano ka nako ya mosebetsi wa molomo: puisano ya ho bala ka kopanelo ka bo Labohlano: Mosebetsi kamora padiso</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa pale ya nako ya ho bala ka kopanelo ya beke e fetileng.</li> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa ho phethela mosebetsi.</li> <li>• Ebe, o biletsha moithuti ka mong tafoleng ya hao ho phetha tekanyetso.</li> <li>• Kopa baithuti ho arabu mofuta wa dipotso tse 1-2 tse latelang ka seratswana:</li> </ul> <p><b>Dipotso tse otlolohileng ka dintlha</b></p> <p><b>1</b> Mang..?  <b>2</b> Eng...?  <b>3</b> Neng...?  <b>4</b> Jwang...?  <b>5</b> Kae...?</p> <p><b>Etsa bolepi</b></p> <p><b>1</b> O nahana ho tla etsahala eng ho latelang? Hobaneng?  <b>2</b> O nahana pale e tla fella jwang? Hobaneng?</p> <p><b>Tatelano</b></p> <p><b>1</b> Ho etsahetse eng qalong ya pale?  <b>2</b> Ho etsahetse eng pheletsong ya pale?  <b>3</b> Ho etsahetse eng kamora ...?  <b>4</b> Ho etsahetse eng pele: ...kapa...?</p> <p><b>Dikakanyo</b></p> <p><b>1</b> O ka akanya eng ka....ho tswa ho....?  <b>2</b> O nahana ho etsahetse jwang....?  <b>3</b> Hobaneng o nahana...?</p> <p><b>Ditekolo</b></p> <p><b>1</b> O nahana hore na ebe e ne ele ntho e nepahetseng ho e etsa? Hobaneng kapa hobaneng ho se jwalo?  <b>2</b> O nahana hore sena ene e le ntho e sa nepahalang ho e etsa? Hobaneng kapa hobaneng ho se jwalo?  <b>3</b> O ka etsa tekolo ka diketso tsa (mophetwa)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlahloba mongolo le ho ngola ha moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>DIPOTSO TSE OTLOLOHILENG KA DINTLHA</b>	Moithuti ha a kgone ho hopola dintlha ho tswa paleng.	Moithuti o hopola dintlha tse itseng tsa pale ka nepo, ka tlhotlhelletso e itseng.	Moithuti o hlwya dintlha kaofela tsa pale ka potlako, ka bokgeleke le ka nepo.	Moithuti o hlwya dintlha kaofela tsa pale ka potlako, ka bokgeleke le ka nepo.
<b>BOLEPI</b>	Moithuti o sokola ho etsa bolepi bo utlwahalang, mme ha a kgone ho fana ka mabaka a karabo ya hae. (1)	Moithuti o kgora ho etsa bolepi bo utlwahalang, mme ebile o fana ka mabaka a karabo ya hae. (2)		
<b>TATELANO</b>	Moithuti ha a kgone Ho tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo.	Moithuti o tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo empa o nka nako.	Moithuti o tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo empa o nka nako.	Moithuti o tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo ka potlako.

**1.6:HO NGOLA**

<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopit sa le ho ngola kamongolo o kopaneng kapa o harilweng a hlokometse popeho le sebaka se nepahetseng sa ditlhaku.</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena o sebedisa thuto ya mongolo bakeng sa beke beke 5–6, kapa beke 7–8.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa thuto ya mongolo jwaloka tlwaelo.</li> <li>Ha baithuti ba ntse ba kopisa ho tswa tlapangollong, tsama-tsamaya o ba shebe.</li> <li>Kgobokanya dibuka tsa baithuti pheletsong ya potoloho ya mongolo.</li> <li>Hlahloba mongolo ha moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

<b>RUBIRIKI</b>	<b>BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2</b>	<b>BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4</b>	<b>BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6</b>	<b>BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7</b>
<b>MONGOLO:</b>	Moithuti o sokola ho ngola ka mongolo o kopaneng kapa moharo. Mongolo ha o lekane boholo, popo ya ditlhaku ha e ya nepahala, le sebaka ha se ya lekana. (1–2)	Moithuti o sokola ka nako tse ding ho ngola ka mongolo o kopaneng kapa moharo. Mongolo o batla o sa lekane ka boholo, popo ya ditlhaku ha e ya nepahala, le sebaka ha se ya lekana. (3–4)	Moithuti o ngola ka mongolo o kopaneng kapa moharo. Mongolo o a tshwana ka boholo, popo ya ditlhaku boholo e nepahetse, mme le sebaka se ya lekana. (5–6)	Moithuti o ngola ka mongolo o kopaneng kapa moharo. Boholo ba mongolo bo a lekana ka boholo, popo ya ditlhaku e nepahetse, mme le sebaka se lekana. (7)

#### 1.7: MONGOLO

<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngola diratswana tse 2 tsa dipolelo tse 8 ka sehlooho.</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena o sebedisa thuto ya mongolo bakeng sa beke 3–4, beke 5–6, kapa beke 7–8.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa thuto ya mongolo jwaloka tlwaelo.</li> <li>Kgobokanya dibuka tsa baithuti pheletsong ya potolohya mongolo.</li> <li>Hlahloba mongolo le ho ngola ha moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>HO RALA</b>	Ho na le bopaki bo bonyane kapa letho ba leano la ho rala le sebedisitsweng. (1)	Ho na le bopaki bo itseng ba tshebediso ya leano la ho rala, empa moralo ha o a phethahala. (2)	Ho na le bopaki bo hlakileng ba tshebediso ya leano la ho rala, mme moralo o phethahetse. (3)	Ho na le bopaki bo hlakileng ba tshebediso ya leano la ho rala, mme moralo o phethahetse ebile o na le dintlha. (4)
<b>HO IKAMAHANYA LE SEHLOOHO</b>	Moithuti o sokola ho ngola ka boiphihlelo ba hae. Mohoplo o boima hore a o utlwisisa, kapa ha se wa nnete – o kopisa mohlala wa titjhere. (1)	Moithuti a ka ngola ka boiphihlelo ba hae. Mohopolo o a utlwisisa mme ke wa nnete, le ha o tshwana le mohlala. (2)	Moithuti o ngola ka boiphihlelo ba hae ka ho hlaka. Mohopolo ke wa nnete ebile ke wa botho. (3)	Moithuti o ngola ka boiphihlelo ba hae ka ho hlaka. Mohopolo ke wa nnete, ke wa botho ebile ke boiqapelo, mme o utlwahala o kgethehile ebile e le wa nnete. (4)
<b>SEBOPEHO SA POLELO LE TSHEBEDISO YA MAKOPANYI</b>	Moithuti o sokola ho bopa seboleho sa polelo tse bonolo, mme ha hona tshebediso ya dipolelo mararane. (1)	Moithuti o bopa dipolelo tse bonolo ka nepo, empa ha hona tshebediso ya dipolelo mararane. (2)	Moithuti o bopa dipolelo tse bonolo ka nepo mme o bopa bonyane polelo e le nngwe ya polelo mararane. (3)	Moithuti o bopa dipolelo tse bonolo ka nepomme o bopa polelo bonyane tse pedi tsa mararane. (4)
<b>HO NGOLA: MATSHWAO A PUO</b>	Moithuti o sebedisa ditlhaku mmoho le kgutlo ka nepo, empa o sokola ka matshwa a mang a puo. (1)	Moithuti o sebedisa ditlhaku mmoho le kgutlo ka nepo, empa o sokola ka matshwa a mang a puo. (1)	Moithuti o sebedisa matshwa ohle a puo a rutilweng ka tshwanelo, empa o etsa diphoso moo le moo. (1.5)	Moithuti o sebedisa matshwa ohle a puo ka nepo mme o etsa diphoso ka sewelo. (2)

